

2021 Lenaneononofo la boditšhabatšhaba la go ruta mo ngwageng: Mophato wa 12 – Kgweditharo 1: **SETSWANA PUOTLALELETSO YA BOBEDI**

KGWEDITHAR O 1 (45 malatsi)	Beke 1 27 - 29 Jan (3 malatsi)	Beke 2 01 - 05 Feb (5 malatsi)	Beke 3 08 - 12 Feb (5 malatsi)	Beke 4 15 - 19 Feb (5 malatsi)	Beke 5 22 - 26 Feb (5 malatsi)	Beke 6 01 - 05 March (5 malatsi)	Beke 7 08 - 12 March (5 malatsi)	Beke 8 15 - 19 March (5 malatsi)	Beke 9 22 - 26 March (4 malatsi)	Beke 10 29 - 31 March (3 malatsi)	
<b>Ditlhogo tsa PKB</b>	Go reetsa le go bua (40 metsotso.) Go buisa le go lebelela (1 diura. 40 metsotso.) Dipopego tsa puo le melawana (1 diura.)	Go buisa le go lebelela (2 diura.) Dipopego tsa puo le melawana (1 diura.)	Go reetsa le go bua (2 diura.) Go kwala le go tlhagisa (2 diura.)	Go buisa le go lebelela (2 diura.) Dipopego tsa puo le melawana (1 diura.)	Go reetsa le go bua Go kwala le go tlhagisa	Go buisa le go lebelela (2 diura.) Dipopego tsa puo le melawana (1 diura.)	Go reetsa le go bua Go kwala le go tlhagisa	Go buisa le go lebelela (2 diura.) Dipopego tsa puo le melawana (1 diura.)	Go reetsa le go bua Go kwala le go tlhagisa	Go buisa le go lebelela (2 diura.) Dipopego tsa puo le melawana (1 diura.)	Go buisa le go lebelela (2 diura. 20 metsotso.) Dipopego tsa puo le melawana (1 diura.)
<b>Ditlhogo / Mareo, Dikgono le mesola</b>	Go reetsa le go bua  Kitsitsiso ya barutwana mo phaposing e nšhwa  Tiisa tiro e e dirilweng kwa mophatong wa 11  <b>Temana ya dikwalo</b>  Tekanyetso ya motheo  Diponagalo tsa dikwalo  (Dira e le NNGWE fela ya dikwalo tse): Padil/ Terama/	Go buisa le go lebelela  Buisa sethangwa se sekhutshwane ka tsenelelo mme o se sobokanye le go kwala dintlha tsa bothokwa.  <b>Sethangwa se se tlhomameng</b> (s. k. a Sethangwa sa tlhaloso nopollo) Tshobokanyo e e bothyao ka dintlha tse di bothokwa Tiro e e atlositsweng o ruta nthla le kakanyo. Puiso ka nosi e e	Go reetsa le go bua  Go reeletsa kगतहेगेलो le go tlhaloganya: Ruta dintlha tsa go reeletsa kगतहेगेलो le go tlhaloganya. Tirwana ka go reeletsa kगतहेगेलो.  <b>Go kwala le go tlhagisa</b>  Poeletso ya tihamo ya kanelo le tlhaloso  Totisa mogopolo:mo:  Go dira paakanyetsotiro,	Go buisa le go lebelela  Go buisetsa go tlhaloganya: Tsereganyo ya thutapuo go tswa mo tirong ya barutwana ya go kwala Tlotlofoko mo tirisong  <b>Selhangwa sa dikwalo:</b>  (NNGWE fela ya dikwalo tse): Padil/ Terama/ Dikgangkhutshwe/ Poko  Introduction to Dikwalo	Go reetsa le go bua  Go tlhagisa puo e e tlhomameng.:  Tiro ya molomo Pegelo e khutshwane  Tlhagisa kakanyo ya gago mo setlhogong se se sekasekilweng mo phaposing  <b>Go kwala le go tlhagisa</b>  Sethangwa se seleele sa tirisano:.	Go buisa le go lebelela  Puiso e tseneletseng ya sethangwa se se khutshwane go tlhaloganya go ya ka boemo jwa tema le ditemana:  <b>Sethangwa sa dikwalo</b>  Lebelela le go buisana ka ditlhagwa tse di farologaneng tsa pono, sekao kerafo, senepe.	Go reetsa le go bua  Go dira puo e e tlhomameng: Mmuisano ka ga diponagalo tsa ditlhagwa tse di setseng di rutilwe.  <b>Go kwala le go tlhagisa</b>  Sethangwa se sekhutshwane sa tirisano:  Go tlatsa foromo/ phasalatso/ posekarata/ taletso  <b>Go kwala tshobokanyo</b>	Go buisa le go lebelela  <b>Go buisetsa go tlhaloganya:</b> Tlotlofoko ya dipopego tsa puo le thutapuo mo tirisong  <b>Sethangwa sa dikwalo</b>  ((Dira e le NNGWE fela ya dikwalo tse): Padil/ Terama/ Dikgangkhutshwe/ Poko  Latela kgolo ya moanelwa mo	Go reetsa le go bua  Go reeletsa kगतहेगेलो: Go reetsa ditlhagwa tse di farologaneng, sekao. dipina / mafoko a pina Sekaseka Kgotsa Dira porojeke ya go dira leinane kana porojeke ka ga puiso e e atlositsweng  <b>Go kwala le go tlhagisa</b>  Sethangwa se sekhutshwane sa tirisano. phousetara/ pampitšana ya	Go buisa le go lebelela  <b>Poeletso</b>  <b>Go buisetsa go tlhaloganya:</b>  <b>Sethangwa sa pono</b>  <b>Dipopego tsa puo le melawana</b>  <b>Thutapuo mo tirisong</b>  Poeletso ya dipopego tsa puo le melawana tse di weditsweng ka kgweditharo ya 1	



<p>Dikgangkhutshwe/ Poko</p> <p>Tekanyetso ya motheo ka ditlhophha tsa balekane</p> <p>Tshekatsheko ya teko ya lemorago</p> <p>Dipopego tsa puo le melawana</p> <p>Puo mo tirisong</p> <p>Teko ya motheo</p> <p>Dipopego tsa puo le melawana: Sethangwa sa pono/ Athikele ya makasine/lokwal odikgang</p> <p>Tekanyetso ya motheo ka ditlhophha tsa balekane</p> <p>Tshekatsheko ya tekanyetso ya motheo</p>	<p>atolositsweng/ Go bona gore tirwana ya porojeke e tlhagisitswe sentle</p> <p>Dipopego tsa puo le melawana</p> <p>Dipolelo, kagego ya dipolelo (Sediri-lediri-sedirwa), letlhaodi Tiriso ya pakajaanong Mareo go tswa mo ditlangweng tse di dirisiwang</p>	<p>Go kwala dintlha tsa ntlha, go boeletsa, go tseleganya, go tlhotlha diphoso le go tlhagisa</p> <p>Popego ya sethangwa le diponagalo tsa puo (leba 3.3)</p>	<p>Totisa mogopolo mo:</p> <p>Diponagalo le mesola ya tsona. Buisa le go sekaseka sethangwa</p> <p>Dipopego tsa puo le melawana</p> <p>Go tlhagisa maikutlo: matlhalosi le matlhaodi (Poeletso)</p> <p>Dipopego tsa Puo le Melawana :</p> <p>Go tlhagisa maikutlo: Madiri le Matlhalosi (Poeletso) Tlotlofoko: Go tlhama Madiri (s.k.bonako-Mosimane o taboga ka bonako) le Matlhalosi (s.k.kgakgamala-Mosimane o ne a kgakgamala)</p>	<p>Kwala pegelo e khutshwane</p> <p>Totisa mogopolo mo:</p> <p>Dikgato tsa go kwala Go dira paakanyetsotiro, Go kwala ditlangwa tsa ntlha, go boeletsa, editinggo tseleganya, Go tlhotlha diphoso le go tlhagisa</p> <p>Popego ya sethangwa le diponagalo tsa puo (leba 3.3)</p>	<p>Ruta mokgwa o morutwana a ka o dirisang go tlhagisa kakanyo ya gagwe le go bega</p> <p>Temana e e tlhagisang ntlha/kakanyo</p> <p>Tlhalosa leero maikutlo a mokwadi</p> <p>Ntlha/Kakanyo</p> <p>Tlhalosa gore go kaiwa eng fa go twe norutwana a neele ntlha/kakanyo ka moo a e bonang ka teng.</p> <p>Bontsha ka moo go ka nnang le kgolagano magareng ga morero le temana e e diriseditsweng theetso</p>	<p>Kwala dintlha ka botlao fa o sobokanya: Sobokanya temana e o e neetsweng ka go kwala dintlha fela</p> <p>Totisa mogopolo mo:</p> <p>Dikgato tsa go kwala Go dira paakanyetsotiro, Go kwala ditlangwa tsa ntlha, go boeletsa, editinggo tseleganya, Go tlhotlha diphoso le go tlhagisa</p> <p>Popego ya sethangwa le diponagalo tsa puo (leba 3.3)</p>	<p>kgankhutshwe ng / sekaseka diponagalo tsa poko</p> <p>Go buisa sethangwa sa dikwalo go kgatlhegela le go tlhaganya</p> <p>Dipopego tsa puo le melawana</p> <p>Matshwao a puiso</p> <p>Puosebui le puopegelo madiri</p> <p>madirimathusi</p> <p>Poeletso ya thutapuo go tswa go seo barutwana ba se kwadileng</p> <p>Puo mo tirisong</p>	<p>tshedimosetso ka sekao: moletlo wa go godisa letlole.</p> <p>Totisa mogopolo mo:</p> <p>Dikgato tsa go kwala Go dira paakanyetsotiro, Go kwala ditlangwa tsa ntlha, go boeletsa, editinggo tseleganya, Go tlhotlha diphoso le go tlhagisa</p> <p>Popego ya sethangwa le diponagalo tsa puo (leba 3.3)</p>
--	--	---	--	--	---	--	--	--



				Dikgato tsa tshwantshanyo		Dipopego tsa puo le melawana  Matshwao a puiso, phetolelo ya dipolelo go puosebui le puopegelo  Dipopego tsa Puo le Melawana :  Matshwao a puiso Melawana ya: Puosebui le Puopegelo Poeletso ya tira le tirwa Makopanyi Mabotsi Tlotlofoko: e e amanang le setlhangwa se se buisitsweng Tseroganyo ya thutapuo go tswa mo tirong ya barutwana				
<b>Topo ya kitso ya lemorago</b>	Dikgono tsa go reetsa le go bua  Dikgono tsa go buisa le kitso ka ga diponagalo tsa dikwalo	Dikgono tsa go sobokanya  Kitso ka ga dipopego tsa puo le melawana	Dikgono tsa go reetsa le go bua  Kitso ka ga tlhamo ya tlhaloso	Dikgono tsa go buisetsa go tthaloganya Kitso ya go buisa le go ranolola tshakatsheko ya dikwalo	Dikgono tsa go kwala le go tthagisa  Kitso ka ga go kwala pegelo	Dikgono tsa go buisa  Kitso ka ga go buisa le go lebelela ditlhangwa tsa pono	Dikgono tsa go reetsa le go bua  Dikgono tsa go tlatsa diforomo/ Go kwala phasalatso/	Dikgono tsa go buisetsa go tthaloganya Kitso ya go buisa le go ranolola tshakatsheko ya dikwalo	Dikgono tsa go reetsa le go bua Kitso ka ga go kwala phousetara/l pampitshana ya tshedimosetso	Kitso ka ga go buisa le go lebelela ditlhangwa tsa pono  Kitso ka ga Dipopego tsa



	Kitso ka ga dipopego tsa puo le melawana			Kitso ka ga dipopego tsa puo le melawana		Kitso ka ga Dipopego tsa Puo le Melawana	posekarata/ karata ya taletso Diggonno tsa go kwala tshobokanyo	Kitso ka ga Dipopego tsa Puo le Melawana		Puo le Melawana
<b>Didiriswa (ntle le buka e e tlhaotsweng) go oketsa kitso</b>										
<b>Tekanyetso</b>	<p><b>Tekanyetso e e sa tlhomang:</b> Thutok gopololo</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Go itsise morutwana ka wena</li> <li>Tekanyetso o ya lemorago diponagalo tsa ditlhangwa tsa dikwalo</li> <li>Tekanyetso o ya lemorago:: Dipopego tsa puo le melawana</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Kwala tshobokanyo</li> <li>Poeletso ya Dipopego tsa puo le melawana</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Tirwana ya go reeletsa go tlhaloganya</li> <li>Kwala tlhamo ya tlhaloso</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Tirwana ya go buisetsa go tlhaloganya</li> <li>Tirwana ya dikwalo</li> <li>Poeletso ya dipopego tsa puo le melawana</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Kwala pegelo</li> <li>Go neelana ka puo e e ipaakanye ditsweng</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Tirwana ya go buisa</li> <li>Poeletso ya ditlhangwa tsa pono: Puo mo tirisong</li> <li>Poeletso ya dipopego tsa puo le melawana</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Mmuisano</li> <li>Go tlatsa foromo/ psekarata/ karata ya taletso</li> <li>Kwala tshobokanyo</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Tirwana ya go reeletsa go tlhaloganya</li> <li>Tirwana ya dikwalo</li> <li>Poeletso ya dipopego tsa Puo le Melawana</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Go reetsa/ go tlhaba leinane</li> <li>Thala phousetara / pampitshana ya tshedimose tso</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Poeletso ya tekatlhaloganyo: Temana</li> <li>Poeletso ya tekatlhaloganyo: setlhangwa se se bonwang</li> <li>Poeletso ya dipopego tsa puo le melawana tse di weditsweng mo kgeditharong ya 1</li> </ol>
<b>SBA Tekanyetso e e tlhomang</b>					<b>TIRWANA 1 (25)</b> <b>Tiro ya molomo:</b> Mmuisano (10-30 metsotso setlhlpha kana phaposi)		<b>TIRWANA 2 (25)</b> <b>Tiro ya molomo:</b> Tekatlhaloganyo ya theetso (45 metsotso)			<b>TIRWANA 3 (40)</b> <b>Tekot 1</b> Thutapuo mo tirisong  Tekatlhaloganyo Tshobokanyo



											Dipopego tsa puo le melawana
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------------------

2021 Lenaneononofo la boditshabatshaba la go ruta mo ngwageng: Mophato wa 12 – KGWEDITHARO 2: **SETSWANA PUOTLALELETSO YA BOBEDI**

KGWEDITHARO 2 (51 malatsi)	Beke 1 13 - 16 April (4 malatsi)	Beke 2 19 – 23 April (5 malatsi)	Beke 3 26 – 30 April (3 malatsi)	Beke 4 03 – 07 May (5 malatsi)	Beke 5 10 – 14 May (5 malatsi)	Beke 6 17 – 21 May (5 malatsi)	Beke 7 24 – 28 May (5 malatsi)	Beke 8 31 May – 04 June (5 malatsi)	Beke 9 07 - 11 June (5 malatsi)	Beke 10 14 - 18 June (4 malatsi)	Beke 11 21 – 25 June (5 malatsi)
<b>Ditlhogo tsa PKB</b>	Go reetsa le go bua (1 diura. 20 metsotso.) Go kwala le go tlhagisa (2 diura.)	Go buisa le go lebelela (2 diura.) Dipopego tsa puo le melawana (1 diura.)	Go reetsa le go bua (2 diura.) Go kwala le go tlhagisa (2 diura.)	Go buisa le go lebelela (2 diura.) Dipopego tsa puo le melawana (1 diura.)	Go reetsa le go bua (2 diura.) Go kwala le go tlhagisa (2 diura.)	Go buisa le go lebelela (2 diura.) Dipopego tsa puo le melawana (1 diura.)	Go reetsa le go bua (2 diura.) Go kwala le go tlhagisa (2 diura.)	Go buisa le go lebelela (2 diura.) Dipopego tsa puo le melawana (1 diura.)	Go reetsa le go bua (2 diura.) Go kwala le go tlhagisa (2 diura.)	Go reetsa le go bua (1 diura. 20 metsotso.) Go kwala le go tlhagisa (2 diura.)	Go reetsa le go bua (2 diura.) Go kwala le go tlhagisa (2 diura.)
<b>Ditlhogo / Mareo, Dikgono le mesola</b>	Go reetsa le go bua  <b>Puo</b>  <b>Puo e e sa tlhomamang:</b> Neela ditaelo kgotsa dikaelo (s.k.dikaelo tsa tsela ya bese) ka ditlhopho / ka bongwe  <b>Go kwala le go tlhagisa</b>  Shorter transactional text:  Kwala dikaelo kgotsa ditaelo	Go buisa le go lebelela  <b>Tekatlhalogan yo ya temana</b>  Puiso e tseneletseng ya setlhangwa se sekhutshwane go tlhaloganya go ya ka boemo jwa tema le ditemana: Buisa dikao tsa ditaelo le dikaelo  <b>Setlhangwa sa dikwalo</b> ((Dira e le NNGWE fela ya dikwalo tse):	Go reetsa le go bua  <b>Puo</b>  <b>Puisano e tlhomameng le tlhagiso:</b> Puisano e tlhomameng go tlhagisiwa le go tlottiwa ka setlhogomo go tseeng karolo e tlhomameng  <b>Go kwala le go tlhagisa</b>  Setlhangwa se seleele sa tshedimosetso: Kwala puo e e	Go buisa le go lebelela  <b>Go buisa</b>  Puiso e tseneletseng ya setlhangwa se se khutshwane go tlhaloganya go ya ka boemo jwa tema le ditemana: Buisa dikao tsa ditaelo le dikaelo  <b>Dipopego tsa Puo le Melawana :</b>  Makopanyi a	Go reetsa le go bua  <b>Theetso</b>  Go reeletsa tshedimosetso: Go reetsa go tlhaloganya 2 - Go reeletsa tshedimosetso e e totobetseng  S.k diphasalatso tsa kutlo kgotsa mmuisano  Puo e e sa tlhomamang Motlotlo ka ga diponagalo tsa	Go buisa le go lebelela  <b>Temana ya puiso</b>  Go buisetsa go tlhaloganya: Buisa le go ranola diponagalo tsa.s.k.tsa ditlhangwa tsa pono:dikhathun u,dikgametsha na tsa khomiki/ditshw antso tsa metlae,dibidio tsa khomiki  <b>Setlhangwa sa</b>	Go reetsa le go bua  <b>Puo</b>  <b>Puo e tlhomameng le tlhagiso:</b> Motlotlo ka ga molaetsa o o tswa mo dikwalong  <b>Go kwala le go tlhagisa</b>  <b>Go Kwala le Go Tlhagisa:</b>  <b>Setlhangwa sa se leele sa tirisano se se khutshwane/s</b>	Go buisa le go lebelela  <b>Temana ya puiso</b>  Go buisetsa go tlhaloganya: Tlotlofoko kgolo le tirisano ya puo mo ditlhangweng tsa dikwalo  <b>Setlhangwa sa dikwalo:</b>  ((Dira e le NNGWE fela ya dikwalo tse): Padi/ Terama/ Dikgangkhutsh	Go reetsa le go bua  <b>Go buisa</b>  Go buisa setlhangwa go khatlegela le go tlhaloganya :  Puisetsogodimo re lebeletse kelelo, kapodiso le segalo sekao lekwalo la semmuso le o le ikwaletseng / tekanyetso ka balekane	Go buisa le go lebelela  <b>Go buisetsa go tlhaloganya:</b> Tlotlofoko ka kagego ya puo le puo mo tirisong  <b>Setlhangwa sa dikwalo:</b>  Go buisa setlhangwa sa dikwalo go khatlegela le go tlhaloganya  <b>Dipopego tsa puo le melawana</b>	Go buisa le go lebelela  <b>Setlhangwa sa dikwalo</b> ((Dira e le NNGWE fela ya dikwalo tse): Padi/ Terama/ Dikgangkhutsh we/ Poko  <b>Poeletso</b>  <b>Dipopego tsa puo le melawana</b>  <b>Poeletso</b>



	<p>sekao. Go ya kwa lefelong lengwe o dirisa tsela e e dirisiwang ke bapalami ba bese</p> <p>Totisa mogopolo mo:</p> <p>Dikgato tsa go kwala Go dira paakanyetsotiro, Go kwala ditlhangwa tsa ntlha, go boeletsa, editinggo tseleganya, Go tlhotlha diphoso le go tlhagisa</p> <p>Popego ya setlhangwa le diponagalo tsa puo (leba 3.3)</p>	<p>Padi/ Terama/ Dikgangkhutshwe/ Poko</p> <p>Buisa setlhangwa go kgatlhegela le go tlhaloganya</p> <p><b>Dipopego tsa puo le melawana</b></p> <p>Makopanyi a bontshang lebaka(sk,ka gonne)le nako(sk morago ga) Maina Matlama (Poeletso) Tlotlofoko mo tirisong</p> <p>Matlhaodi le maina – (Poeletso)</p> <p>Dipaka (Poeletso)</p> <p>Tlhalosa bokao jwa madiri, matlhaodi le maina mo tirisong</p> <p>Tsereganyo ya thutapuo go tswa mo tirong</p>	<p>ipaakanyeditsweng.</p> <p>Totisa mogopolo mo:</p> <p>Dikgato tsa go kwala Go dira paakanyetsotiro, Go kwala ditlhangwa tsa ntlha, go boeletsa, editinggo tseleganya, Go tlhotlha diphoso le go tlhagisa</p> <p>Popego ya setlhangwa le diponagalo tsa puo (leba 3.3)</p>	<p>bontshang lebaka (sk,ka gonne)le nako(sk morago ga) Maina Matlama (Poeletso) Tlotlofoko mo tirisong</p> <p><b>Setlhangwa sa dikwalo</b></p> <p>((Dira e le NNGWE fela ya dikwalo tse): Padi/ Terama/ Dikgangkhutshwe/ Poko</p> <p>Buisa setlhangwa go kgatlhegela le go tlhaloganya</p> <p><b>Dipopego tsa puo le melawana</b></p> <p>Poeletso ya dipopego tsa puo le melawana</p> <p>Go lemoga puo e e digelang</p> <p>Letlama</p>	<p>ditlhangwa tsa pono</p> <p><b>Go kwala le go tlhagisa</b></p> <p>Ditlhangwa tse dikhutshwane tsa tirisano: Kwala phasalatso kgotsa lekwalo la maraanyane</p> <p>Totisa mogopolo mo:</p> <p>Dikgato tsa go kwala Go dira paakanyetsotiro, Go kwala ditlhangwa tsa ntlha, go boeletsa, editinggo tseleganya, Go tlhotlha diphoso le go tlhagisa</p> <p>Popego ya setlhangwa le diponagalo tsa puo (leba 3.3)</p>	<p><b>dikwalo</b> ((Dira e le NNGWE fela ya dikwalo tse): Padi/ Terama/ Dikgangkhutshwe/ Poko</p> <p>Buisa setlhangwa go kgatlhegela le go tlhaloganya</p> <p><b>Dipopego tsa puo le melawana</b></p> <p>Poeletso ya Dipopego tsa puo le melawana Go lemoga puo e e digelang Temogo e tseneletseng ya puo Dipolelo le dikapolelo</p> <p>Dipopego tsa puo le melawana</p> <p>Tira le tirwa Tsereganyo ya thutapuo go tswa mo tirong ya barutwana ya go kwala</p>	<p>e se leele: <b>Dirisa setlhangwa sa dikwalo jaaka motheo go kwala bukatsatsi kgotsa lekwalo la semmuso</b></p> <p>Totisa mogopolo mo: Dikgato tsa go kwala Go dira paakanyetsotiro, Go kwala ditlhangwa tsa ntlha, go boeletsa, editinggo tseleganya, Go tlhotlha diphoso le go tlhagisa</p> <p>Popego ya setlhangwa le diponagalo tsa puo (leba 3.3)</p>	<p>we/ Poko</p> <p>Go buisa setlhangwa sa dikwalo go kgatlhegela le go tlhaloganya</p> <p><b>Dipopego tsa puo le melawana</b></p> <p>Poeletso ya Dipopego tsa puo le melawana</p> <p>Go lemoga puo e e digelang</p> <p>Identify and reinforce the different Dipopego tsa puo le melawana.</p> <p>Tlotlofoko mo tirisong</p>	<p><b>Go kwala le go tlhagisa</b></p> <p>Setlhangwa sa tirisano se seleele: kwala lekwalo la semmuso la kopo/ ngongorego/ phatlairo/ kutlwelobotho/ taletso /ditebogo / kagkolo</p> <p>Go Kwala le Go Tlhagisa:</p> <p>Setlhangwa sa se leele sa tirisano se se khutshwane/se se leele: Dirisa setlhangwa sa dikwalo jaaka motheo go kwala bukatsatsi kgotsa lekwalo la semmuso</p> <p>Totisa mogopolo mo: Dikgato tsa go kwala Go dira paakanyetsotiro, Go kwala ditlhangwa tsa ntlha, go boeletsa,</p>	<p>Poeletso ya Dipopego tsa puo le melawana</p> <p>Go lemoga puo e e digelang</p> <p>Tlhalosa bokao jwa madiri, matlhaodi le maina mo tirisong.</p> <p>Dithuanyi</p> <p>Tsereganyo ya thutapuo go tswa mo tirong ya barutwana ya go kwala Tlotlofoko mo tirisong</p>	<p>Poeletso ya Dipopego tsa puo le melawana completed in KGWEDITHA RO 2</p>
--	---	---	---	--	---	---	--	---	--	--	---



		ya barutwana ya go kwala  Tlotlofoko mo tirisong		Tiro ya thanodi  Tseroganyo ya thutapuo go tswa mo tirong ya barutwana ya go kwala  Tlotlofoko mo tirisong		Tlotlofoko mo tirisong			tseleganya, Go tthotha diphoso le go thagisa  Popego ya setlhangwa le diponagalo tsa puo (leba 3.3))		
<b>Topo ya kitso ya lemorago</b>	Dikgono tsa go reetsa le go bua  Dikgono tsa go kwala le go thagisa: Kitso ka ga go kaela tsela le go neelana ka ditaelo	Dikgono tsa go buisa le go lebelela Kitso ya Dipopego tsa puo le melawana	Dikgono tsa go bua le go thagisa  Dikgono tsa go kwala puo e e ipaakanyeditsweng	Dikgono tsa go buisa le go lebelela  Dikgono tsa go buisa setlhangwa sa dikwalo le go se sekaseka  Kitso ka ga dipopego tsa puo le melawana	Dikgono tsa go reetsa le go bua  Dikgono tsa go kwala le go thagisa: kitso ka ga go thala phasalatso le go kwala lekwalo la maraanyane	Buisa tekathaloganyo sekao: dithangwa tsa pono  Dikgono tsa go buisa setlhangwa sa dikwalo le go se sekaseka  Kitso ya dipopego tsa puo le melawana	Kitso ka ga botsayakarolo  Dikgono tsa go kwala bukatsatsi	Buisa tekathaloganyo  Dikgono tsa go buisa setlhangwa sa dikwalo le go se sekaseka  Kitso ya dipopego tsa puo le melawana	Kitso le kgono ya go buisetsa kwa godimo  Dikgono tsa go kwala lekwalo la semmuso	Dikgono tsa go buisa setlhangwa sa dikwalo le go se sekaseka  Kitso ya dipopego tsa puo le melawana	Dikgono tsa go buisa setlhangwa sa dikwalo le go se sekaseka  Kitso ya dipopego tsa puo le melawana
<b>Didiriswa (ntle le buka e e tthaotsweng) go oketsa kitso</b>											
<b>Tekanyetso</b>	<b>Tekanyetso e e sa thomamang:</b> Thutokgopolo	1. Neela ditaelo kgotsa dikaelo 2. Kwala dikaelo kgotsa ditaelo	1. Tirwana ya puiso 2. Poeletso ya Dipopego tsa puo le melawana 3. Neelana ka puo e e thomamang 4. Kwala puo e e ipaakanyeditsweng	1. Tirwana ya go buisetsa go thaloganya 2. Setlhangwa sa dikwalo 3. Poeletso ya dipopego	1. Tirwana ya theetso 2. Thala phasalatso / lekwalo la maraanyane	1. Go buisetsa go thaloganya sekao. Dithangwa tsa pono 2. Setlhangwa sa dikwalo 3. Poeletso ya	1. bodiragat si 2. Go kwala bukatsatsi	1. Tirwana ka ga go buisetsa go thaloganya 2. Setlhangwa sa dikwalo: Poeletso ya dipopego	1. Tirwana ya puisetsogodimo 2. Dikgono tsa go kwala lekwalo la semmuso	1. Tirwana ya puiso 2. Setlhangwa sa dikwalo 3. Poeletso ya dipopego tsa puo le melawana	1. Poeletso ya dikwalo 2. Poeletso ya dipopego tsa puo le melawana

2021 Mophato wa 12 Setswana Puotlaleletso ya bobedi Lenaane la go ruta



basic education

Department:  
Basic Education  
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA

					tsa puo le melawana		dipopego tsa puo le melawana		tsa puo le melawana			
	SBA Tekanyets o e e tlhomamen g			TIRWANA 4 (25)  Tiro ya molomo: Puo e e ipaakanyeditse eng (1-2 metsotso morutwana ka mongwe)								TIRWANA 5 (40)  Dikwalo Dipotso tse dikhutshwane





2021 Lenaneononofo la boditshabatshaba la go ruta mo ngwageng: Mophato wa 12 – KGWEDITHARO 3: **SETSWANA PUOTLALELETSO YA BOBEDI**

KGWEDITHARO 3 (52 malatsi)	Beke 1 13 - 16 Jul (4 malatsi)	Beke 2 17 – 23 Jul (5 malatsi)	Beke 3 26 – 30 Jul (3 malatsi)	Beke 4 02 – 06 Aug (5 malatsi)	Beke 5 09 – 13 Aug (4 malatsi)	Beke 6 16 – 20 Aug (5 malatsi)	Beke 7 23 – 27 Aug (5 malatsi)	Beke 8 30 Aug – 03 Sep (5 malatsi)	Beke 9-11 06-23 Sep (14 malatsi)
<b>Ditlhogo tsa PKB</b>	Go reetsa le go bua (1 diura. 20 metsotso.) Go kwala le go tthagisa (2 diura.)	Go buisa le go lebelela (2 diura.) Dipopego tsa puo le melawana (1 diura.)	Go reetsa le go bua (40 metsotso.) Go kwala le go tthagisa (2 diura.)	Go buisa le go lebelela (2 diura.) Dipopego tsa puo le melawana (1 diura.)	Go reetsa le go bua (1 diura. 20 metsotso.) Go kwala le go tthagisa (2 diura.)	Go buisa le go lebelela (2 diura.) Dipopego tsa puo le melawana (1 diura.)	Go reetsa le go bua (2 diura.) Go kwala le go tthagisa (2 diura.)	Go buisa le go lebelela (2 diura.) Dipopego tsa puo le melawana (1 diura.)	<p><b>TIRWANA 8 (200 maduo)</b> <b>DITLHATHOBO TSA IPAKANYO</b></p> <p><b>Pampiri ya 1: Dipopego tsa Puo le Melawana</b> (80 maduo) (2 diura.)</p> <p><b>Pampiri ya 2: Dikwalo</b> (40 maduo) (1½ diura.)</p> <p><b>Pampiri ya 3: Go kwala</b> (80 maduo) (2½ diura.)</p>
<b>Ditlhogo / Mareo, Dikgono le mesola</b>	Go reetsa le go bua  Puisetsogodimo e e ipaakanyeditsweng ka mabaka: Puisetsogodimo e lebeleletseng kelelo ya puo, go kapodisa le segalo <b>Go kwala le go tthagisa</b>  Setlhangwa se seleele sa tirisano; Leba gape Thadiso ya buka/filimi)  Totisa mogopolo mo  Dikgato tsa go kwala	Go buisa le go lebelela  Puiso ka nosi e e atolositsweng / Go bona: Go buisa go kgallegela: Buisa dikai tsa ditlhangwa tsa dikwalo  <b>Setlhangwa sa dikwalo:</b>  Dira e le NNGWE fela ya dikwalo tse): Padi/ Terama/ Dikgangkhutshwe / Poko  <b>Setlhangwa sa dikwalo:</b>	Go reetsa le go bua  <b>Go bua</b>  <b>Puo e e sa ipaakanyediwan g:</b> Motlotlo ka ditlhangwa tsa dikwalo  <b>Go kwala le go tthagisa</b>  Setlhangwa sa tirisano se seleele: kwala lekwalo la semmuso la kopo/ ngongorego/ phatlatiro/ kutlwelobotlho/ taletso /ditebogo / kakgolo	Go buisa le go lebelela  <b>Go Buisa le Go Lebelela:</b>  Go buisetsa go tthaloganya: Tlotlofoko ya kagego ya puo le puo mo tirisong  <b>Setlhangwa sa dikwalo:</b>  (Dira e le NNGWE fela ya dikwalo tse): Padi/ Terama/ Dikgangkhutshwe / Poko  <b>Setlhangwa sa</b>	Go reetsa le go bua  <b>theetso</b>  go reeletsa kgalhegelo: Reetsa seyalemowa terama/ molaetsakgatiso/ bodiragatsi / go buisa motshameko  <b>Puo e e sa ipaakanyediwan g:</b>  Ngagnisano ka ditlhopha sekao go tthalosa nthakemo ya gago go tswa mo se o se buisitseng.	Go buisa le go lebelela  <b>Setlhangwa sa dikwalo:</b>  (Dira e le NNGWE fela ya dikwalo tse): Padi/ Terama/ Dikgangkhutshwe / Poko  Go buisa setlhangwa sa dikwalo go kgalhegela le go tthaloganya  <b>Puiso e e atolositsweng mme e ikemetse puiso / go leba</b>	Go reetsa le go bua  <b>Poeletso</b>  Go ipaakanetsa tllathhobo – setlhangwa sa pono (phasalatso, khatunu le motseletsele wa ditshwantsho tsa tlaopo)  <b>Go kwala le go tthagisa</b>  Poeletso ya tirisano  Totisa mogopolo mo: Dikgato tsa go kwala	Poeletso Go ipaakanetsa tllathhobo <b>Go buisa le go lebelela</b>  Go buisa setlhangwa se sekhutshwane go tthaloganya le go araba tekathaloganyo mmogo le go bopa dipolelo  Dirisa dipampiri tsa ditlathhobo tse di fetileng gomlemoga dipopego tsa ditlhangwa le malepa a go botsa	



	<p>Go dira paakanyetsotiro, Go kwala ditlhangwa tsa ntlha, go boeletsa, editinggo tseleganya, Go tlotlha diphoso le go tthagisa</p> <p>Popego ya setlhangwa le diponagalo tsa puo (leba 3.3)</p>	<p>Go buisa setlhangwa sa dikwalo go kgallegela le go kwala</p> <p><b>Dipopego tsa puo le melawana</b></p> <p>Poeletso ya Dipopego tsa puo le melawana</p> <p>Go lemoga puo e e digelang</p> <p>Nyalano magareng ga sediri, sedirwa le letiro Matlhalosi mo dipolelong Thuanyi Tatelano ya mafoko Tlotlofoko mo tirisong in context</p>	<p>Totisa mogopolo mo: Dikgato tsa go kwala Go dira paakanyetsotiro, Go kwala ditlhangwa tsa ntlha, go boeletsa, editinggo tseleganya, Go tlotlha diphoso le go tthagisa</p> <p>Popego ya setlhangwa le diponagalo tsa puo (leba 3.3)</p>	<p><b>dikwalo:</b></p> <p>Go buisa setlhangwa sa dikwalo go kgallegela le go tthaganya <b>Dipopego tsa puo le melawana</b></p> <p>Poeletso ya dipopego tsa puo le melawana</p> <p>Go lemoga puo e e digelang</p> <p>Segalo, lentswe, sepheto</p> <p>Madiri a mediriso</p> <p>Mareo a a tllhagelelang mo dtlhangweng</p>	<p><b>Go kwala le go tthagisa</b></p> <p>Shorter transactional text:  Write an invitation card Focus on:</p> <p>Totisa mogopolo mo:</p> <p>Dikgato tsa go kwala Go dira paakanyetsotiro, Go kwala ditlhangwa tsa ntlha, go boeletsa, editinggo tseleganya, Go tlotlha diphoso le go tthagisa</p> <p>Popego ya setlhangwa le diponagalo tsa puo (leba 3.3)</p>	<p>Setlhangwa sa koketsokitso sekao:.. maithlomo, toro</p> <p><b>Dipopego tsa puo le melawana</b></p> <p>Poeletso ya Kitso ya dipopego tsa puo le melawana Dipopego tsa puo le melawana</p> <p>Go lemoga puo e e digelang</p> <p>Maina Bongwe le bontsi Mabotsi Dikganetso</p> <p>Tsereganyo ya thutapuo go tswa mo tirong ya barutwana ya go kwala.</p>	<p>Go dira paakanyetsotiro, Go kwala ditlhangwa tsa ntlha, go boeletsa, editinggo tseleganya, Go tlotlha diphoso le go tthagisa</p> <p>Popego ya setlhangwa le diponagalo tsa puo (leba 3.3)</p>	<p><b>Dipopego tsa puo le melawana</b></p> <p>Poeletso ya dipopego tsa puo le melawana</p> <p>Puo e e digelang</p> <p>Dirisia dipampiri tsa ditlhalhobo tse di fetileng go ikgoptsa thutapuo e o e rutilweng</p>	
<p><b>Topo ya kitso ya lemorago</b></p>	<p>Dikgono tsa go buisa</p> <p>Go kwala le go tthagisa skills</p>	<p>Dikgono tsa go buisa le go lebelela</p> <p>Dikgono tsa go sekaseka ditlhangwa tsa dikwalo</p>	<p>Dikgono tsa go reetsa le go bua</p> <p>Dikgono tsa go kwala le go tthagisa</p>	<p>Dikgono tsa go buisa le go lebelela</p> <p>Dikgono tsa go sekaseka ditlhangwa tsa dikwalo</p>	<p>Dikgono tsa go reetsa le go tthagisa</p> <p>Dikgono tsa go kwala karata ya taletso</p>	<p>Dikgono tsa go buisa le go sekaseka ditlhangwa tsa dikwalo</p>	<p>Dikgono tsa go reetsa le go tthagisa</p> <p>Kitso ya go kwala ditlhangwa tsa tirisano</p>	<p>Tekatlhaloganyo</p> <p>Kitso ya dipopego tsa puo le melawana</p>	



			Kitso ya dipopego tsa puo le melawana		Kitso ya dipopego tsa puo le melawana		Dikgono tsa go buisa le go lebelela  Kitso ya dipopego tsa puo le melawana			
	<b>Didiriswa</b> (ntle le buka e e tlhaotsweng) go oketsa kitso							Bukana ya malepa a ditlathobo Maele a go itokafatsa Pampiri ya teko e e fetileng	Bukana ya malepa a ditlathobo Maele a go itokafatsa Pampiri ya teko e e fetileng	
<b>Tekanyetso</b>	<b>Tekanyetso e e sa tlhomamang:</b> Thutokgopolo	1. Puisetsogodimo 2. Kwala thadiso ya buka	1. Setlhangwa sa go buisetsa go tlhaloganya 2. Setlhangwa sa dikwalo 3. Poeletso ya dipopego tsa puo le melawana	1. Mmuisano 2. Kwala lekwalo la semmuso	1. Setlhangwa sa go buisetsa go tlhaloganya 2. Tirwana ya dikwalo 3. Poeletso ya dipopego tsa puo le melawana	1. Tirwana ya theetso 2. Puo e e sa ipaakanyediwang 3. Kwala karata ya taletso	1. Tirwana ya dikwalo 2. Puiso 3. Poeletso ya dipopego tsa puo le melawana	1. Mmuisano 2. Poeletso ya ditlhangwa tsa tirisano	1. Tirwana ya go buisa 2. Poeletso ya dipopego tsa puo le melawana	
	<b>SBA Tekanyetso e e tlhomamang</b>			<b>TIRWANA 6 (25)</b> <b>Tiro ya molomo:</b> Puisetsogodimo e e ipaakanyeditsweng (1-2 metsotso morutwana ka mongwe)		<b>TIRWANA 7 (40)</b> <b>GO KWALA:</b> Tlhamo ya kanelo/tlhaloso (1 diura.)				<b>TIRWANA 8 (200)</b> <b>TEKO YA TEKELETSO</b>

2021 Lenaneononofo la boditšhabatšhaba la go ruta mo ngwageng: Mophato wa 12 – KGWEDITHARO 4: **SETSWANA PUOTLALELETSO YA BOBEDI**

KGWEDITHARO 4 (47 malatsi)	Beke 1 05 – 08 Diphlane (4 malatsi)	Beke 2 11 – 15 Diphlane (5 malatsi)	Beke 3 18 – 22 Ngwanaitseele (5 malatsi)	Beke 4 25 – 29 Ngwanaitseele (5 malatsi)	Beke 5-10 01 Ngwanaitseele– 08 Dec
<b>Ditlhogo tsa PKB</b>	Go buisa le go lebelela (2 diura.) Dipopego tsa puo le melawana (1 diura. 20 metsotso.)	Go reetsa le go bua (2 diura.) Go kwala le go tlhagisa (2 diura.)	Go buisa le go lebelela (2 diura.) Dipopego tsa puo le melawana (1 diura.)	Go buisa le go lebelela (2 diura.) Dipopego tsa puo le melawana (1 diura.)	<b>Tihatlhobo ya makgaolakang</b>  (300 maduo)  Pampiri ya 1: Dipopego tsa puo le melawana (80 maduo) (2 diura.)  Pampiri ya 2: Dikwalo (40 maduo) (1½ diura.)  Pampiri ya 3: Go kwala (80 maduo) (2½ diura.)  Pampiri ya 4: Tiro ya molomo
<b>Ditlhogo / Mareo, Dikgono le mesola</b>	Go buisa le go lebelela  Poeletso le go tiisa se se rutilweng  Tekatthaloganyo  Go buisa ditlangwa tse dikhutshwane ka tsenelelo le go tlhaloganya	Go reetsa le go bua  Poeletso le popaganyo  Go bua  Motlotlo o o sa tlhomamang ka ditlhophapha kgotsa phaposi  Go kwala le go tlhagisa	Go buisa le go lebelela  Poeletso le go tiisa se se rutilweng  Tekatthaloganyo  Go buisa ditlangwa tse dikhutshwane ka tsenelelo le go tlhaloganya	Go buisa le go lebelela  Setlangwa sa dikwalo  Dira e le NNGWE fela ya dikwalo tse): Padil/ Terama/ Dikgangkhutshwe/ Poko	



	<p>Ikatisetse tlathhobo ya makgaolakgang ka go dirisa dipampiri tsa ditlathhobo tse di fetileng go dira Poeletso ya ditlhangwa tse di tthomameng le malepa a puiso e e tseneletseng</p> <p><b>Dipopego tsa puo le melawana</b></p> <p><b>Poeletso le popaganyo</b></p> <p>Poeletso ya Dipopego tsa puo le melawana, malepa a puo e e digelang</p> <p>Ikatisetse tlathhobo ya makgaolakgang ka go dirisa dipampiri tsa ditlathhobo tse di fetileng go dira Poeletso ya thutapuo</p>	<p><b>Poeletso le popaganyo</b></p> <p>Ikatisetse tlathhobo ya i makgaolakgang ka go dirisa dipampiri tsa ditlathhobo tse di fetileng go dira Poeletso ya tshobokanyo le go kwala mefuta e e farologaneng ya ditlhangwa</p> <p>Totisa mogopolo mo:</p> <p>Dikgato tsa go kwala Go dira paakanyetsotiro, Go kwala ditlhangwa tsa ntlha, go boeletsa, editinggo tseleganya, Go tlhotlha diphoso le go tlhagisa</p> <p>Popego ya setlhangwa le diponagalo tsa puo (leba 3.3)</p>	<p>Ikatisetse tlathhobo ya makgaolakgang ka go dirisa dipampiri tsa ditlathhobo tse di fetileng go dira Poeletso ya ditlhangwa tse di tthomameng le malepa a puiso e e tseneletseng</p> <p><b>Setlhangwa sa dikwalo</b></p> <p>(Dira e le NNGWE fela ya dikwalo tse): Padil/ Terama/ Dikgangkhutshwe/ Poko</p> <p><b>Poeletso le popaganyo</b></p> <p>Ikatisetse tlathhobo ya makgaolakgang ka go dirisa dipampiri tsa ditlathhobo tse di fetileng go dira Poeletso ya ditlhangwa tse di tthomameng le malepa a puiso e e tseneletseng</p> <p><b>Dipopego tsa puo le melawana</b></p> <p>Ikatisetse tlathhobo ya makgaolakgang o ka go dirisa dipampiri tsa ditlathhobo tse di fetileng go dira Poeletso ya dipopego tsa puo le melawana, le malepa a puo e e digelang .</p>	<p><b>Poeletso le popaganyo</b></p> <p>Ikatisetse tlathhobo ya makgaolakgang o ka go dirisa dipampiri tsa ditlathhobo tse di fetileng go dira Poeletso ya ditlhangwa tse di tthomameng le malepa a puiso e e tseneletseng</p> <p><b>Dipopego tsa puo le melawana</b></p> <p><b>Poeletso le popaganyo</b></p> <p>Ikatisetse tlathhobo ya makgaolakgang o ka go dirisa dipampiri tsa ditlathhobo tse di fetileng go dira Poeletso ya dipopego tsa puo le melawana, le malepa a puo e e digelang .</p>	<p>(100 maduo)</p>
--	--	---	--	---	--------------------



<b>Topo ya kitso ya lemorago</b>		Dikgono tsa go reeletsa go tihaloganya  Kitso ya dipopego tsa puo le melawana	Dikgno tsa go reetsa le go bua  Kitso ya godiragatsa mefuta e e farologaneng ya ditlhangwa	<b>Go Buisa le Go Lebelela:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Dikgono tsa go buisetsa go tihaloganya</li> </ul> <b>Setlhangwa sa dikwalo:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Dikgono tsa Puiso</li> <li>Kitso e tseneletseng ya dikwalwa</li> <li>Dintlhakgopolo tsa dikwalo le didiriswa</li> </ul> <b>Dipopego tsa Puo le Melawana :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Kitso ya dipopego tsa puo le melawana ya tiriso</li> </ul> Temogo e tseneletseng ya tiriso ya puo	Dikgono tsa go buisetsa go tihaloganya  Go buisa ditlhangwa tse dikhutswane ka tsenelelo mme go bontsha le go tihaloganyo  Ikatisetse tlathlho ya makgaolakang ka go dirisa dipampiri tsa ditlathlho tse di fetileng go dira Poeletso ya ditlhangwa tse di tlhomameng le malepa a puiso e e tseneletseng	
<b>Didiriswa (ntle le buka e e tlhaotsweng) go oketsa kitso</b>						
<b>Tekanyetso</b>	<b>Tekanyetso e e sa tlhomamang: Thutokgopololo</b>	1. Setlhangwa sa go buisetsa go tihaloganya 2. Poeletso ya dipopego tsa puo le melawana mo tirisong	1. Poeletso ya tshobokanyo 2. Poeletso ya go kwala mefuta e e farologaneng ya ditlhangwa	1. Poeletso ya tekatlhaloganyo 2. Poeletso ya dikwalo 3. Poeletso ya dipopego tsa puo le melawana	1. Go buisetsa go tihaloganya Poeletso ya dipopego tsa puo le melawana	
	<b>SBA Tekanyetso e e tlhomameng</b>					